

t75_cqc_the2

(TMTnrM7RdgrDnptSR2NtcgzKJgaeXUoZR_x)

October 27, 2020

Let $m1_qc_lang1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m2_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k9_qc_lang1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k3_cqc_lang : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_qc_lang1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k3_qc_lang1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k24_qc_lang1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v2_cqc_the1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k10_cqc_lang : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k8_cqc_lang : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k11_cqc_lang : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.(m1_qc_lang1\ X0) \Rightarrow (\forall X1.(m2_subset_1\ X1\ (k9_qc_lang1 \\ & \quad X0)\ (k3_cqc_lang\ X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m2_subset_1\ X2\ (k9_qc_lang1 \\ & \quad X0)\ (k3_cqc_lang\ X0)) \Rightarrow (\forall X3.(m2_subset_1\ X3\ (k2_qc_lang1 \\ & \quad X0)\ (k3_qc_lang1\ X0)) \Rightarrow ((\neg X3 \in k24_qc_lang1\ X0\ X1) \Rightarrow ((v2_cqc_the1 \\ & \quad (k8_cqc_lang\ X0\ (k11_cqc_lang\ X0\ X3\ (k8_cqc_lang\ X0\ X1\ X2))\ (k8_cqc_lang \\ & \quad X0\ X1\ (k11_cqc_lang\ X0\ X3\ X2)))\ X0) \wedge (v2_cqc_the1\ (k8_cqc_lang\ X0 \\ & \quad (k8_cqc_lang\ X0\ X1\ (k11_cqc_lang\ X0\ X3\ X2))\ (k11_cqc_lang\ X0\ X3\ (\\ & \quad \quad k8_cqc_lang\ X0\ X1\ X2)))\ X0)))))) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.\forall X1.((\neg v1_xboole_0\ X0) \wedge ((\neg v1_xboole_0\ X1) \wedge \\ & \quad (m1_subset_1\ X1\ (k1_zfmisc_1\ X0)))) \Rightarrow (\forall X2.(m2_subset_1\ X2\ X0\ X1) \Leftrightarrow (m1_subset_1\ X2\ X1)) \end{aligned} \tag{2}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.(m1_qc_lang1\ X0) \Rightarrow (\forall X1.(m2_subset_1\ X1\ (k9_qc_lang1 \\ & \quad X0)\ (k3_cqc_lang\ X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m2_subset_1\ X2\ (k9_qc_lang1 \\ & \quad X0)\ (k3_cqc_lang\ X0)) \Rightarrow (((v2_cqc_the1\ (k8_cqc_lang\ X0\ X1\ X2)\ X0) \wedge \\ & \quad (v2_cqc_the1\ (k8_cqc_lang\ X0\ X2\ X1)\ X0)) \Leftrightarrow (v2_cqc_the1\ (k10_cqc_lang \\ & \quad \quad X0\ X1\ X2)\ X0)))) \end{aligned} \tag{3}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(m1_qc_lang1\ X0) \Rightarrow (\neg v1_xboole_0\ (k3_qc_lang1\ X0)) \tag{4}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(m1_qc_lang1\ X0) \Rightarrow (\neg v1_xboole_0\ (k3_cqc_lang\ X0)) \quad (5)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.\forall X1.\forall X2.((m1_qc_lang1\ X0) \wedge ((m1_subset_1 \\ & X1\ (k3_cqc_lang\ X0)) \wedge (m1_subset_1\ X2\ (k3_cqc_lang\ X0)))) \Rightarrow (m2_subset_1 \\ & (k8_cqc_lang\ X0\ X1\ X2)\ (k9_qc_lang1\ X0)\ (k3_cqc_lang\ X0)) \end{aligned} \quad (6)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(m1_qc_lang1\ X0) \Rightarrow (m1_subset_1\ (k3_qc_lang1\ X0)\ (k1_zfmisc_1\ (k2_qc_lang1\ X0))) \quad (7)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(m1_qc_lang1\ X0) \Rightarrow (m1_subset_1\ (k3_cqc_lang\ X0)\ (k1_zfmisc_1\ (k9_qc_lang1\ X0))) \quad (8)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.\forall X1.\forall X2.((m1_qc_lang1\ X0) \wedge ((m1_subset_1 \\ & X1\ (k3_qc_lang1\ X0)) \wedge (m1_subset_1\ X2\ (k3_cqc_lang\ X0)))) \Rightarrow (m2_subset_1 \\ & (k11_cqc_lang\ X0\ X1\ X2)\ (k9_qc_lang1\ X0)\ (k3_cqc_lang\ X0)) \end{aligned} \quad (9)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v1_xboole_0\ X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1\ X1\ (k1_zfmisc_1\ X0)) \Rightarrow (v1_xboole_0\ X1)) \quad (10)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.(m1_qc_lang1\ X0) \Rightarrow (\forall X1.(m2_subset_1\ X1\ (k9_qc_lang1 \\ & X0)\ (k3_cqc_lang\ X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m2_subset_1\ X2\ (k9_qc_lang1 \\ & X0)\ (k3_cqc_lang\ X0)) \Rightarrow (\forall X3.(m2_subset_1\ X3\ (k2_qc_lang1 \\ & X0)\ (k3_qc_lang1\ X0)) \Rightarrow ((\neg X3 \in k24_qc_lang1\ X0\ X1) \Rightarrow (v2_cqc_the1 \\ & (k10_cqc_lang\ X0\ (k8_cqc_lang\ X0\ X1\ (k11_cqc_lang\ X0\ X3\ X2))\ (k11_cqc_lang \\ & X0\ X3\ (k8_cqc_lang\ X0\ X1\ X2)))\ X0)))))) \end{aligned}$$